



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 11**

**PUDUNGWANA 2018**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 100**

---

Memorantamo ena e na le maegephe a 9.

---

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

#### 1.1 Leshodu ke le tshwerweng.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho qoqa a hlahisa hore leha batho ba ka rera ba ba ba etsa bobe mmoho, molato o bewa ho ya bonweng a etsa bobe boo.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a ka qoqa ka sesosa le mefuta ya boshodu.
  - A ka bontsha ditlamorao tse bosula tsa ho pepeseha ha boshodu tse fumanwang ke ya tshwerweng le hoba ha se yena ya bo rerileng.

[50]

#### 1.2 Botumo bo na le monate wa ho ba le tsohle, empa ka lehlakoreng le leng ke bophelo bo timang motho monyetla wa ho ba le lekunutu.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o qoqa ka makgabane a ho tuma. Motho ya tsebisahalang ha a hloke letho, tjhelete le tse ding di itlela ha bobebe. A boele a bontshe tshitiso e etswang ke ho hloka lekunutu, boikgutso le boimamelo.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a bontshe ho ratwa ha ya tummeng ke batho bohle.
  - A hlahise hore bona batho bao ba ratang kgabane eo ya bona, ba e tima monyetla wa ho ba le lelapa, le ho etsa eng kapa eng ba sa mo sala morao. A ka fana ka mehlala ya ba dikoranta, ba dimakasine esita le ba ditaba.

[50]

#### 1.3 Moruti ha a a tshwanela ho ba le seabo diketsahalong tsa moetlo. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o kgetha lehlakore. O a dumela hore ke nnete moruti ha a a lokela ho ikopakopanya le meetlo, kapa o hatella hore moruti ha a etse phoso ha a ntse a rera lenseswe la Modimo a bile a tswela pele le ka meetlo ya hae.

#### **Dikahare:**

#### **Ba dumellanang le sehlooho:**

- Mohlahlobuwa a ka bontsha boleng ba lenseswe la Modimo, ho matlafatsa hore moruti o tshwanela ho phela seo a se rerang kamehla.
- A ka bontsha pherekano e bakwang ke ho kopanya bodumedi le meetlo.
- A fane ka mehlala ya meetlo eo jk kananelo ya bana, lebollo, lefung jj

#### **Ba hananang le sehlooho:**

- Mohlahlobuwa a ka bontsha hore moruti o phela le leloko la habo le ikgantshang le ho ipopa ka moetlo wa lona.
- A buelle hore ho rera lenseswe la Modimo ha ho lahlise motho setso sa hae.
- A fane ka mehlala.

[50]

#### 1.4 Selefounu ke sesosa sa kgohlano

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o fana ka maikutlo a nahanisisitsweng hantle ka dikgohlano tse bakwang ke disselefounu.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a hlakise ntlhakemo ya hae ka mehlala.
  - Kgoahlano e ka hlahi dipakeng tsa baratani, banyalani, batswadi le bana, matitjhere le bana ba dikolo jj.

[50]

#### 1.5 Ke ne ke sa tsebe hore ke na le magheka ho fihlela letsatsing leo.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o a pheta kapa o lokodisa diketsahalo tse mo hlahetseng, tse entseng hore a sebedise kelello, a be le magheka.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a hlahise ketsahalo kapa diketsahalo tse neng di mo phephetsa, ho fihlela a ba le magheka a ho di rarolla.
  - A ka hlahisa se susumedseng hore a be a iphumane hore o ntse a na le maqiti ao a neng a sa a hlokomele.

[50]

#### 1.6 Dithuto tseo re di fumanang dipaleng tsa theleveshene

- Moqoqong ona mohlahlobuwa a ka qoqa ka mananeo a theleveshene ao a a shebellang ka sepheo sa ho ithuta.
- Mohlahlobuwa a bontshe tjantjello le tjheseho ka pale e mo fileng thuto.
- **Dikahare:**
  - mohlahlobuwa a ka pheta ha kgutshwane palenyana e mo fileng thuto.

[50]

##### 1.7 1.7.1 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hhalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao.

[50]

##### 1.7.2 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hhalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao.

[50]

MATSHWAU OHLE A KAROLO YA A: 50

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE LE MORALO  (Tshekatsheko ya seholoho) tlhophiso ya mehopolo le dinttha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetsa le maemo	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>28–30</b>  - Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya seholoho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolole bontsha boqhetseke, e phephetsa monahano mme ke e sutsitseng; - e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang/babatsehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>22–24</b>  - Nehelano e ralehileng hantle haholo; - Mehopolole tsamaellana le seholoho ka bottalo, e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopolo e sutsitseng; - e hlophisitswe hantle haholo ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>16–18</b>  - Nehelano ke e kgotsofatsang dithokeho - Mehopolole momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang - e hlophisitswe hantle ka tsela e utlwisisehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>10–12</b>  - Nehelano e momahane mona le mane - Mehopolole ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>4–6</b>  - Nehelano e tswile lekoteng ho hang - Mehopolole ke e sa tsepamang e dubakaneng - Ha e utlwahale mme dinttha di a phetakawa - Ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
MATSHWAO A 30	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>25–27</b>  - Nehelano e tswileng matsoho le ha e haellwa ke dinttha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang - Mehopolole ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke; - e hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>19–21</b>  Nehelano e radilweng hantle - Mehopolole ke e loketseng mme e thahassellisang - e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>13–15</b>  - Nehelano e a kgotsofatsa le ha e sa hlaka mona le mane - Mehopolole momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng; - ho na le tlhophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela, mmele le qetelo.	<b>7–8</b>  - Nehelano boholo e tswile lekoteng - Mehopolole ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lalehisa - Nehelano ha e na bopaki ba tlhophiso le momahano	<b>0–3</b>  - Boiteko ha bo yo ba ho arabela seholoho - Mehopolole tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala - nehelano ha e a tsepama seholohong, mme e dubakane
Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
PUO,SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO  Sehalo, rejisetara, setaele le, tloltlontswe di loketsese phleo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; tshusumetsa le maemo, kgetho ya mantswa, tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwo a ho bala le mopeleto	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>14–15</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltlontswe di loketsese phleo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo; - tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshapo ka tsela e tsotehang - o sebedisitsa sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang - o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto - o radiliwe ka bokgoni bo tsotehang	<b>11–12</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltlontswe di loketsese phleo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitsa sehalo se loketseng ka nako tsohle; - boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto - o radiliwe hantle ka tshwanelo	<b>8–9</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltlontswe di loketsese phleo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radiliwe ka tsela e mahareng feela	<b>5–6</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltlontswe di loketsese phleo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radiliwe ka tsela e mahareng feela	<b>0–3</b>  - Puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang; - sehalo, rejisetara, setaele le tloltlontswe di loketsese phleo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya tloltlontswe e haellang haholo hoo nehelano e sa utlwisisehang
MATSHWAO A 15	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>13</b>  - Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema - o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto - o radiliwe ka bokgoni bo tsotehang	<b>10</b>  - Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo - sehalo ke se matla mme se loketseng - ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto - o radiliwe hantle	<b>7</b>  - Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane - kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	<b>4</b>  - Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitswe ka tsela e haellang - popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako - tloltlontswe e haella haholo feela	
SEBOPHEHO  Makgetha a tema: Popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng		<b>5</b>  - Kgodiso ya seholoho ke e babatsehang - katoloso ya dinttha ke e ikgethang - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	<b>4</b>  - Dinttha ke tse loketseng mme tse hodisang seholoho - momahano e bopilweng ke e supang bokgoni - dipolelo le diratswana di loketsese nehelano mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	<b>3</b>  - Dinttha tse loketseng di hodisa seholoho ka tsela e mahareng - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng - moqoqo o ntse o hlahisa moelego	<b>2</b>  - Tse ding tsa dinttha ke tse utlwahale - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng - Moqoqo o ntse o hlahisa moelego	<b>0–1</b>  - Dinttha tsa bohlokwa di a haella - dipolelo le diratswana tse hlahisweng ke tse fosahetseng - moqoqo ha o na moelego o lebelletsweng
MATSHWAO A 5		<b>40–50</b>	<b>30–39</b>	<b>20–29</b>	<b>10–19</b>	<b>0–9</b>
MATSHWAO						

**KAROLO YA A: MOQOQO**

**MATSHWAO A SEBEDISWANG HO BONTSHA DIPHOSO HA HO TSHWAUWA  
MOQOQO SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:  
SEKALA SA HO TSHWAYA MOQOQO  
MATSHWAO: [50]**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo / dikgutsufatso</b>
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopeho	5	Seb =
Matshwao ohle	50	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ya A.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a kqatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopeho ho fell a kqatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka hodima lenseswe/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arhantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **Mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **Mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **Mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- **P** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le/e silweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha/ho arola diratswana

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

### POTSO YA 2

#### 2.1 NALANE YA BOPHELO BA MOFU/OBITJHUARI

- Ke mofuta wa tema e ngolwang ka ditaba tsa motho ya seng a hlokahetse.
- Dintlha tse latelang di elwe hloko:
  - mofu ke mang, batswadi ba hae ke bomang, ke wa bokae;
  - o hlahile neng (letsatsi, kgwedi, selemo);
  - o hlahetse kae (lebitso la sebaka e seng sepetlele);
  - kgolo ya mofu, ho kenyelletswe le tsa dikolo;
  - tsa mosebetsi le dikatleho tsa hae;
  - tsa lenyalo;
  - sesosa sa lefu le bao a ba siyang;
  - seboko sa mofu.

[25]

#### 2.2 LENGOLO LA SETSWALLE/SETLWAEDI

- Aterese e nngwe, ke ya mongodi, mme e ngolwa ho tloha hodimo bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona.
- E ngolwa ka mokgwa wa boloko, mme e qetella ka letsatsi/mohla, ho tlolwe mola pele ho letsatsi.
- Ho tlolwe mola e be ho ngolwa tumediso ka lehlakoreng le letshehadi.
- Tumediso e be ya setswalle ho nto tlolwa mola.
- Seratswana sa selelekela se ba sekgutshwane, mme se omela ditaba feela.
- Mmele wa lengolo o ahwe ka diratswana tse seng kae, mme ke mona moo mongodi a nontshang ditaba tsa hae teng.
- Qetelo ke e kgutshwane e phethelang ditaba. Ha ho hlokehe fane.
- **DIKAHARE:**
  - ho kgothatsa motswalle ka ho hlokahallwa ke moholwane kotsing ya terene e tjheleng.
  - rejistara e be ya ho fetisa matshediso.

[25]

#### 2.3 PUO

- Puo ke tema e reretsweng ho mamelwa mohla monene ke letshwele la batho.
- E ka nna ya ba le motlae kapa qotso e tla hokahana le puo.
- Mohlahlobuwa a hlophise le ho latellisa dintlha ka boqhetseke hore puo e phalle.
- **Dikahare:**
  - Sebui se itsebise, se lebohe le ho fumanthwa monyetla.
  - Ho utlwahale sepheo sa ho fana ka puo.
  - Kgothaletso ho batswadi ho nka karolo thutong ya bana ba bona.
  - Kgokahano ya ngwana, titjhere, le motswadi e toboketswe.

[25]

## 2.4 RAPOROTO

- Raporoto e ngolwa ka mora diphuputso tse ileng tsa etswa, kapa ka mora ketsahalo e bonweng ka mahlo.
- E fupere dintlha tsa bohlokwa kaofela, mme sehalo ke sa semmuso.
- Sebopeho e be se loketseng tlaleho ena.
  
- **Dikahare:**
  - E be le sehlooho se hohelang
  - Ho hlahiswe ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang ka tsona; boshodu ba dikgomo bo ntseng bo ata.
  - Mokgwa wa tshebetso
  - Diphumano
  - Diqeto
  - Ditlhahiso / ditshisinyo
  - Qetellong e be lebitso ka botlalo, motekeno le mohla

[25]

## 2.5 LENGOLO LA SEMMUSO

- Aterese ya mongodi e tloha bohareng e ya letsohong le letona, ho tlolwe mola ho ngolwe mohla;
- Lebitso le fane ya mongodi di hlahelle ka hodima aterese ya mongodi;
- Aterese ya moamohedi e qale ka boemo ba ya ngollwang jk Mohlophisi, mme yona e ka lehlakoreng le letshehadi;
- Tumediso ke ya semmuso, e ngolwa e le, Monghadi/Mofumahadi/ Mofumahatsana;
- Sehlooho sa ditaba se ngolwe ka mongolo o moholo kapa se sehellwe;
- Ditaba di tobe ntlha ya ho kgathatseha ka ho utsuwa ha bana ho ntseng ho ata, ho ka hlahiswa le malebela le tharollo;
- Qetello ke ya semmuso, e nang le lebitso le fane di latelwe ke sikinetjhara/motekeno.

[25]

## 2.6 PUISANO

- Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- Lebitso la sebui le ngolwa ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk Tiisetso:)
- Puisano e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

### Dikahare:

- Mohlahlobuwa a matlafatse mabaka a moithuti wa Tsa Bohahlaudi ka tsela e hohelang jk menyetla ya mesebetsi e sa tlamelleng moithuti ho ya Yunivesithi, menyetla ya ho ipulela kgwebo jj.
- A boele a hatelle bohlokwa ba Tsa Tema ka ho hlahisa dintlha tse kang; temo ke phepo ya bohle, e fana ka boikemelo, e leleka bofutsana le tlala jj.

[25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2):** 50  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:** 100

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>  Tshekatsheko ya sehlooho le mehopolo Tlhophiso ya mehopolo Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo  <b>MATSHWAO A 15</b>	<b>13–15</b>  - Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e matla e butswitseng - Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehollohon - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hhalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehollooho - Sebopetho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	<b>10–12</b>  - Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehollohon - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hhalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehollooho - Sebopetho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	<b>7–9</b>  - Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e a tsepama sehollohon ka ho phethahala ho na le ho kgere ho itseng - Mehopolo le dikahare di na le momahano e amohelehang - Ke dintilha tse itseng feela tse tshehetsang sehollooho - Ka kakaretso sebopetho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	<b>4–6</b>  - Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema - Nehelano e na le tsepama e itseng feela sehollohon empa e a kgere - Mehopolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng - Seholloho se tshehetswa ke dintilha tse itseng feela - Sebopetho se foofa feela, mme se na le bohlotsa bo boholo	<b>0–3</b>  - Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - moeleso o nyotobetswa ke ho kgere ho hoholo - Mehopolo le dikahare ha di na momahano - Ke dintilha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehollooho - Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopetho se nepahetseng
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a ho bala le mopeleto  <b>MATSHWO A 10</b>	<b>9–10</b>  - Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle - Nehelano ha e na diphoso	<b>7–8</b>  - Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle - Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo - Nehelano boholo ha e na diphoso	<b>5–6</b>  - Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo - Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng - Diphoso ha se tse nyotobetsang moeleso	<b>3–4</b>  - Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle - Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata - Tshebediso e seng kae ya tlotlontswe - Moeleso o nyotobetsse	<b>0–2</b>  - Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e tletse diphoso e dubakane - Tlotlontswe ha e dumellane le maemo - Moeleso o nyotobetsse haholo
<b>MATSHWAO</b>	<b>20–25</b>	<b>15–19</b>	<b>10–14</b>	<b>5–9</b>	<b>0–4</b>

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:  
SEKALA SA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANO  
MATSHWAO: [25]**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo / dikgutsufatso
Dikahare le Moralo ke Sebopoho Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15 10	DMS = PST =
Matshwao ohle	25	

### Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka dihlooho tse PEDI karolong ena.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a kgatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopoho ho fell a kgatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arotsweng empa a ngolwa a kopane;
- **Mn**bakeng sa mongolo (Orthography) o fosahetseng;
- **Mp**bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **Mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- **P** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le / e siilweng pakeng tsa mantswe a mang.
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.